Mathematics Assessment Task 2 **Mošomotekolo wa 2 wa Mmetse**	Grade 3 **Mphato 3**
Surname: **Sefane:**	Boy **Mošemane** Girl **Mosetsana**
Name: **Leina:**	
Date of birth: **Letšatši la matswalo:**	
School: **Sekolo:**	
Province: **Profense:**	
EMIS no: **Nomoro ya EMIS:**	

Total Marks: 25
Palomoka ya meputso: 25

Question 1
Potšišo 1   (2)
Give the inverse operation and answer for the following:
Efa mokgwa wa go fapana o be o fe dikarabo tša tše di latelago:

   a. 53 + 29 = 81 _____

   b. 18 x 2 = 36 _____

Question 2
Potšišo 2   (2)
Calculate the following divison:
Balela karolo ye e latelago:

72 ÷ 3 = ☐

Question 3
Potšišo 3 (3)

Solve this problem. Show a division calculation where you use.

Rarolla bothata bjo. Laetša palelo ka go arola moo o šomišago:

A lady baked 45 cupcakes. She gave away all of the cupcakes to her friends. Each friend got 5 cupcakes.

Mosadi o pakile dikhapokhekhe tše 45. O file bagwera ba gagwe dikhapokhekhe ka moka. Yo mongwe le yo mongwe wa bagwera o hweditše dikhapokhekhe tše 5.

a. How many friends did she give cakes to?
   Na ke bagwera ba bakae bao a ba filego dikhekhe?

b. How many cakes were left for her?
   Na yena o šaletše ke dikhekhe tše kae?

Question 4
Potšišo 4 (4)

Fill in the missing fractions words. Use the diagram to help you.

Tlatša mantšu ao a tlogetšwego a difrekšene. Šomiša taekramo go go thuša.

a. One whole has _____ halves.
   E tee yeo e feleletšego e lekana le diripa tše_____

b. One half is bigger than three _____.
   Seripagare se tee ke se segolo go feta_____ tše tharo.

c. _____quarters is the same as one whole.
   Dikotara tše_____ di swana le e tee ye e feleletšego.

d. Four eighths are the same as _____.
Boseswai ba bane ba swana le_____.

Question 5
Potšišo 5 (2)

Share 20 counters among 4 children. How many counters will each child get? What fraction of counters will each child get?

Abaganya dibaledi tše 20 go bana ba 4. Na ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dibaledi tše kae? Na ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša frakšene efe ya dibaledi?

a. Each child will get _____counters.
Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dibaledi tše_____.

b. Each child will get _____ of the counters.
Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša_____ ya di baledi.

Question 6
Potšišo 6 (2)

a. How much is one half of 12 cupcakes?
Na seripa se tee sa dikhapokhekhe tše 12 ke bokae?

b. How much is two thirds of R18? _____
Na pedi tharong ya R18 ke bokae? _____

Question 7

**Potšišo 7** (4)

Draw the following:

Thala tše di latelago:

Prism	Cylinder	Sphere	Cone
Prisimo	Silintere	Nkgokolo	Khoune

Question 8

Potšišo 8 (3)

Draw lines to match the base of the 3-D objects with the 2-D shapes.

Thala methalo go nyalanya bokatlase bja dilo tša 3-D le dibopego tša 2-D.

Question 9

Potšišo 9 (2)

What is the perimeter of this rectangle? Show your number sentence and answer.

Na perimetha ya khutlonne ye ke efe? Laetša lefokopalo le karabo.

2m

5m

_____

Question 10
Potšišo 10 (1)

What is the area of this square?

Na area ya sekwere se ke efe?

_____tiles

Dithaele _____